




НИКОЛАЙ КАЛИТИН  
**ЭРКЭЭЙИ**

НИКОЛАЙ КАЛИТИН

# ЭРНЭЭЙИ

(Хоһооннор)



Саха сиринээби  
книгэ издательства  
Якутской \* 1978

Николай Романович Калитин 1939 сүллаах-ха Орджоникидзесвской оройонгы булчут кэр-гэнигэр төрөөбүгэ. Билигин Якутской куоракка олорор, үлэлиир.

1977 сүллаахха Москва аттыгар буолбут Дальнай Восток уонна Хотугу сир эдэр литератордарын Бүтүн Россиятааы сүбэ мун-њахтарыгар кыттыны ылбыта. Хоһоонноро республика хаяттарыгар бэчээттэнэллэр. Олортон сорохторо нууччалыы тылбаастанан, «НЕВА» сурунаалга уонна коллективнай хо-муурунньюкка тахсytалаабыттара.

«Бу байанайдаах сир эбит, аны манна өрүү сүлдьыныкпүн»,— дии санаатавына, булчут эркэйи охсор, эбэтэр, «манан бардахпына айан суюлугар кипрэбин, кэлэр өттүгэрг муна сүлдьымым» диэтэбнэ, эмиэ окко-маска бэ-лиэ хааллараар. Булчут куруук мүччургэн үөһү-гэр сүлдьар: икки атах үктэммэтэх сыбар ойууругар булт соноро, хонук сир булуута, таба аһылыктаах сири көрдөөһүн... Онно ба-рытыгар эркэйи быыһыыр.

Николай Калитин, булчут удьуора буолан, эркэйини ордук ытыктыыр. Айар үлэ сырдык ыратыгар суюлдьут онгостор, ынъирар идеалын уобарастыыр тыл быыстынан сыаналыыр. Аймах-билэ дьонноро, эбэнкилэр, туох кэрэни, ханнык үчүгэй өйдөбүлү хаялларбыттарын үтүө эркэйи онгостон, бүтүнгү дьоллоох олох араас көстүүлэрин тустарынан сурыйар.



С(ЯК)  
К—17

**Калитин Н.**

К—17 Эркээйн: Хохоннор.— Якутскай. Кинигэ изд-вота, 1978.— 54 с.

**Калитин Н.**

Таежные метки. Стихи.

Стихи молодого эвенкийского поэта, о счастливой судьбе его родной тайги и переменах в формировании современной жизни таежников.

К ~~70403—074~~  
~~M137—78~~ 54—78

С(ЯК)

(C) Якутское книжное издательство, 1978

।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ



## Өбүгэм өркээйитэ

Сэксэйс кырдыбыт эхэлээх этин миин.  
Кыракыйсааспыттан уккуйан-уһуийн,  
Сүүрдүбүтэкини «эр бэдик» бэйэбин,  
Өбүгэм охсубут өркээйитин аахтараан.

Биллээс обониньор сүүс саалар бэрийэн:  
Хас биирдии харамай эгэлгэ сангатын.  
Ол иһин буолуоға, дөбордуу снаеринэн  
Кэпсэтэр курдуга ойуурга туюх баардынын.

Өбүгэм үөрэжин дынтилээх албын,  
Мөботовой угуйян, билбитим аан-бастаан.  
Кетөрдүүн-сүүрэдиип ыңырсар албанын,  
Тилэхчин элэтэн, булбутум тайцаттан.

Сотору-сотору баай тыабын кэтэммия,  
Нүһэрдик көрсөбүн адьырба эхэлиин.  
Кулаанай аяаатыыр дыылбатын тускулаан,  
Мин хардам энээрэр ол үрдүк хайаттан.\*

---

\* Кулаанайы оногуу турбанан ыңыран бултууллар.



## Хонооннорум тустарынан

1

Сааңыран эрэбин, быңыыта?!,  
Сүүспэр сөнгөллөр дъураалар.  
Ити «кырдьыны таңгарата»  
Мындыр хоноонун суруйар.

Сааңырдах аайытын эбшүллэр,  
Түспатиийни силигин ситәрсәр  
Ол кәмчи бәләцләр, санаабар,  
Үйәләэх хонооннор курдуктар.

Түбүктәэх түгәннэр ааһаллар,  
Үтүөккөн санааны саңаннар.  
Ол онтон күөдьүйэн тахсаллар  
Суруллар бу килбик хонооннор.

2

Кыыс сүрэбинин  
сәмәй,  
Сибәкки курдук  
сибизһәй,

Кэнэбэс ыччаппар өбүгэм үөрэбин  
Хайаатар даҗаны тириэрдиэх иэстээхинн.  
Оо, тайџам барахсан, кэскилээх үйэцин  
Киэн туттан хоуийар улахан дьоллоохпун!

Кырдъык курдук  
чабылхай,  
Олонхо курдук  
муударай —  
Оннук буолуохтаах  
хоноонум!  
Оннук ыралаах  
сүрэбим,  
Оннук түбүктээх  
олобум,  
Онно талаһар  
мин санаам!



\* \* \*

Түннүгүнэн көробүн  
Саңга хаар түслүтүү.  
Оччою, санаабар,  
Ким эрэ ыңырар:  
— Чэ, барыах,  
Бултаңыах!  
Кыыллы субу ойуппуттуу,  
Дохсуммар киирэбин,  
Көһөн эрэр булчуттуу,  
Хомуннуу түбүгәр түхэбин...  
Ханнаный булчут хааным,  
Ханнаный туут хайынарым?!  
Билиниэх тустаахын:  
Оо, бултан ыраахын...  
Барҗа баай мин тайҗам —  
Хоноонкордоох тэтэрээстим,  
Эрэллээх бэрдээн саам —  
Суруйар уруучукам.  
Мин хоноон айабын,  
Оччою саныыбын:  
Ханна да буолларбын,  
Мин бултуур курдукшун.



## Музыканы истэн олорон

Алыштардаах доржооттор  
Имэнгүйэхтийн нэйдилэр:  
Хаары хаар тугуттэр  
Илэ костоп кэллилэр.

Кырахаа хаамсаннаар,  
Кылбангынылмар хабдьылар:  
Тайцам устун дайаниар,  
Мингин илдээ бардылар.

Хомухунпаах ырыабын  
Кынат гынан тайаардым,  
Күндү түүлээх кылаанын  
Толбонугар сууланным.



## Кыһынгны күн

Бөһүйэн эрэrdии, күммүт  
Күдэрлик тумаигига сууланар.  
Нөрүнг: хаарынаи сууммут  
Булчут сирэйпини кытарар.

Тымныны үлтү кэйэн,  
Саџахха сардаңа сараадыйар.  
Үмыйбыт, онтоц үөрэн,  
Үллааң чуопчаарыйар.

Киэнг тайңа киэлитин кэһэммин,  
Толбонноох түүлээжил сүгэммин,  
Мип эмиэ һэдьэтэ ыллывыбын,  
Үөрдэбин дэйүөрбүт тайңабын.



## Мин БАМ-ым

Халыңыйар мин туут хайынарым,  
Көрсөллөр алгыстаах тыаларым,  
Халың хаарга сыйыллар суолларым,—  
Ол буолар мин БАМ-ым.

Үраата барабын туркупай  
Хайлары хайыта хаамтараң,  
Тибилибәт чигди ыллыгым,—  
Ол буолар мин БАМ-ым.

Буһа-хата бултуубун...  
Күндү түүлээх кылаатым  
Хангатынар дойдум фондун,—  
Ол буолар мин БАМ-ым.

Сүүспүттэн көлөһүн таммалыыр,  
Ийэ спирбэр кыттыгас эбэрдии.  
Оччою мин санаам БАМ-ныыр,  
Сананабын олох эдэрдии.



## Эйиэхэ

Сытыы дыыбар сарсыарда  
Кыырпах кырыа буоламмын,  
Кыламаңгар сырдыабым.

Чаңыл күннэх күнүске  
Истинг мичээр буоламмын,  
Хардымыг аайы имиэнниэм.

Нарын дъэргэл киэнэбэ  
Тахсар сулус буоламмын,  
Харахтаргар оониъуюбум.

Сөнүү барыар түүнчүгэ  
Талба нарын бэйэбин  
Ймэрийэр түүл буолуом.



\* \* \*

Эйгии күүтөрбэлн, быныыта,  
Таайбыт дуу бу кэрэ сибэекни?..  
Кими эрэ кэтэспинт кэриэтэ,  
Төбөтүн хонкуппут түннүккэ.



\* \* \*

Таптал, ытык таптал,  
Өрүү эн тумпар бүол  
Татым санаа  
тиэргэний!  
Эн уйаланыах  
тустааххын  
Үйраас суюбас  
кырдалыгар  
Үүнэр сибэекки  
быныыгар.



## Титириктэр

Титириктэр, мааны титириктэр,  
Тийн<sup>ң</sup> кутуругуунуу өрө ибигирии,  
Үчүгэйдик дағаны үүммүттэр.

Кыламан намчы лабаалар  
Ойуур тыала өрүү бигиир  
Ырыаларын ыллышылар.

Күн ууруур титирик кийстетиц,  
Кырыалар кыламнын уулллар,  
Кэрэтин ньиى, дыктигин!..

Мин эмиэ эдәрбин санаатым,  
Уп-үүн кыламан кырыатын  
Итинник ириэрәр буоларым.

Оччово доборум үөрөрэ:  
Ууламмыт арылхай хараңар  
Тапталбыт кустуга түһэрэ.



## Сарсыардааны хоһооннор

Сарсыардааны санаалардын  
Сырса ооннъуур сардангалар  
Кыңыл саңыл уорðатыш  
Кылааныгар санааллар.

Саарба кыымым түөһүгәр  
Булчут күшүн танаараң,  
Сэргэх тииним күөнүгәр  
Кыраңалыны кылбаараң,  
Сарсыардааңы сардангалар,  
Тыабар анаан суруллар  
Хоһооннорбор холбоун,  
Булчут дъолун хоһуйсун!



## Умнубаппын өбүгэм үгэхин

Эхэ сыатын сиibin:  
«Хаах-хуух», — диибин.  
Ол аата, суордуу сангарабын,  
Эхэ кутун уоскутабын.

«Эн эккин суор сиэтэ,  
Мин буолбатах, — диэхтээх  
булт кийитэ, —  
Намырый. эн, тыатаафы  
кырдьяас...»  
Итииник үйү  
быллыргы угас.

Ойуур дьоhун олонньоро  
Уорун уңарытар оччою:  
Тыа кийитин буулаабат,  
Өс-саас туттубат.

Эхэ сыатынан күндүлүүллэр:  
«Хаах-хуух», — диэмэхтиибин мин...  
Булчуттар сөбүлүү истэллэр,  
Умнубаппын өбүгэм үгэхин.



## Кулаанай аяатыыр түүнүгөр

Айхаллаанг, урдук систэр,  
Тардының, күрүлгөн үрэхтэр.  
Чаараңа кулаанай аяатыыр,  
Быстыбат үөрдөрин ыңыртыыр.

Чуумпуга ханылар булсаннаар,  
Коччүйдүннэр барахсаттар.  
Кирийэ иһийинг, архааннаар,  
Үөмпэтиннэр сааһыттар.

Түүнгү им, сүтүмэ, ый тыйктын,  
Булчуппут санаатын сырдаттын:  
Төрөөбү төлкөлүүр бу күннэр —  
Булчукка сааламмат түгэннэр.



\* \* \*

Балааккаңа тимир олохxo  
Быргыйа буһар сыалаах эт  
Тыатаабы бу ахсым олохxo  
Туохха тэнгий; сэгээр, эт?!

Буруолуур, бургучуйар,  
Хоргун аллан тахсар сыйт:  
Сүрэх-былар сылааннныйар,  
Үчүгэйин эриэхсит!..

Киэнг килиэ дыбарыастары,  
Улуу ньиргиэр куораттары  
Бинирии да сырыйтарбын,  
Ахтабын балааккабын.



## Булчут үөрүүтэ

Күлүмнүүр дуу обүгэм чокуура  
Чаңылхай кыымнары саңара?..  
Суох! Ити үөрүннөң харахтар  
Итинник тырымнаас уоттаахтар.

Ойуурга жөрсүөбүү киини —  
Булчуту, сайаңас киини:  
Аргының өрүүтүп үөрүөбэ,  
Кынаттаах кәриэтэ көтүөбэ.

Тайланы, көтөрү-сүүрэри,  
Хайланы, үрэбى, күоллэри  
Булчутун таптаары төрөөбүт,  
Ол иһин таһымныыр дъолломмут.

Күлүмнүүр дуу өбүгэм чокуура  
Чаңылхай кыымнары саңара?..  
Дъэ ити — булчуппүт барахсан,  
Барахсан элэккэй да буолан!



## Солонгдо

Кылбайар кыраһа пъууругар  
Кутаа уотчаан күлүмнүүр,  
Көңкүс үрэх баһыгар  
Көрдүүр дъолбун көөчүктүүр.

Ити — солонгдо барахсан  
Көһүннэ, суолбар тахсан.

Үрдүк тиити өрө салаан,  
Саһарба төлөнө кытыастар;  
Мааны кылым ойуолаан,  
Булчут ыппын ыксатар.

Ити — солонгдо барахсан  
Олордо, маска тахсан.

Кыныңғы күнүм иэдәнигэр  
Уот-төлөн дъарбаатын түһэрэр:  
Санаабар, бу тэнкэ иһигэр  
Сардаңга дыэрәнкэй тэпсиһэр.

Ити — солонгдо барахсан  
Ооннуур, хаарга сабыллан.



## Киис

Үраас хаарга толбон охсо  
Мөлбөхүйэр көп түүтэ,  
Ойуур ихин сухум солко  
Өнгөрүнэн киәргэтэ.

Элэстэнэ көтүөлээн,  
Ньылбаан нарын көрүнгэ,  
Кырахаңа сөтүөлээн,  
Кылбаа кылаан бүрүннэ.

Оймуур суолун ириэрэн,  
Булчут ситэн ылыша:  
Күндү түүтүн биһирээн,  
Оргууй бигии туруоңа.



## Булт күүппээт күнүгээр

Чубуку кыл модьу муоһун  
Халаачыктыы эрийэр,—  
Оннук күустээх бу добун  
Тыаллыын булчут эрийсэр.

Курунг мастар лабаалара  
Кырыымпалыы тыаһыллар,  
Тииттэр арбай «баттахтара»  
Сирбиэтэнэ сахсыллар.

Халынг тыаџа маннык куугун  
«Булт күүппээт күнэ» дэнэр.  
Тыа қиһитин тулуурун  
Байанай манна билинэр.

Чубуку кыл модьу муоһун  
Халаачыктыы эрийэр,—  
Оннук күустээх бу добун  
Тыаллыын булчут эрийсэр.



## Билгэ хаара

«Дылдам хаартан төрүттээх...»  
С. Данилов хохонуттан

Байанай «бэрсийтэ»  
сарсынгылаах  
Обүгэлэрим-эбэнкилэр  
Былыр дъикти  
абычайдаах  
Олорбут үүлэр.  
Күп-дым алданац,  
Хобдох күннэр  
куортүүллэрэ.  
Эр бэртэрэ  
муниустан,  
Оччою ыырдара  
кэнниирэ.  
Хайынтар  
кэтэннэр  
ыраах,  
Сонорго сырсаллара.  
Озолор,  
аары кырдъаңастар

Тордохторго хаалаллара.  
Хонугулуу барбыттар  
Илиигэ тутуурдаах

төннөллөрүн  
тухугар

Үнгэллэрэ хаалбыттар  
Оңгорбут хаар  
эмэгэttэригэр.

Тайахтар, кыыл табалар  
Табыллан,

охтон эрэллэрэ,  
Сыа хаарга

хаан абыллар —  
Итинник әтилэрэ

ол эмэгэttэрэ.  
Күн аайы үнгэр-сүктэр

айыларын  
Кэтээн көрөллөрө  
чинчиллээн.

Булчуттар  
хайдах сылдьалларын

«Билэллэрэ»  
онон билгэллээн:

Хаар тайах  
сотору ойутташына,

Үөрсүү — байанай  
биэрдэжэ!

Сууллубакка өр  
турдашына,

Иэдээн — булт ханыннаа!

Тыал-куус эрийэн,  
салгын охсон,  
Хаар киһи  
эрдэлээн эһиллэр —  
Түүйүллэр  
ол булчут дыылбатын  
оholтон  
Быыныыр  
түбүккэ түһэллэр.  
Барыллара  
алы тылларын,  
Хаар эмэгэkkэ үнэллэрэ:  
Булчут  
этэнгэ эргиллэрин  
Күпү алгыы,  
куүтэллэрэ!  
Эмэгэkkэ үнгэр кэмнэр,  
Хаар курдук  
ууллан, сүшпүттэр.  
Көмпох хаардыы  
тэбээммэttэр  
Арай кинилэр кэpsээннэрэ!  
Обо төрөн түспүт  
хаарбар  
Мин билигин атынык  
үнэбин —  
Чэбдик ыраас чавылыгар  
Дьолбуун булан үөрэбин!



## Табабар

Эн, булчут дөвөргөр дьол тааһын кордуурдүү,  
Халың хаар анныттал лабыкта хаһафын.  
Табаккам барахсан, дыылџабың ойдуурдүү,  
Миигиттэн ыраатан, быралгы барбаккын.

Эн курдук эрэллээх көлөнү билбээпин,  
Бу туйгун тулуургар мин тугу тэгниибин?!  
Тымныйдын, куйгаардын, силлиэ да сиксийдин,  
Мөлтөобүт дьүүнгүн кордөрө иликкин.

Табакам барахсан, мин дыылжам аяла,  
Эн эрэ баар буолан, тайшабар сыйлдъабын.  
Обүгэ саҕаттан булчукка аапньяала,  
Тапталлаах табакам, эн эрэ буолазын!



## Дъүкээбил

Хотугу мин дойдум  
Уоттаах солко былаатын  
Тэлиминэтэр диэх курдук...  
Чэ, керүүй, добоччуок,  
Дъүкээбил дьиримин,  
Дъүкээбил дьиримин!

Хотугу мин дойдум  
Түүлээх күндү кылаанын  
Кылбагншатар диэх курдук...  
Чэ, ыллаа, добоччуок,  
Дъүкээбил дьиримин,  
Дъүкээбил дьиримин!

Хотугу мин дойдум  
Алмаас араас сырдыгын  
Күлүмнэтэр диэх курдук...  
Дъэ, туюхха тэнгниигин  
Дъүкээбил дьиримин,  
Дъүкээбил дьиримин?!

Хотугу мин дойдум  
Дъоллоох олох кутаатын

Күөртээн эрэр диэх курдук...  
Бэлэхтиим, доёоччуок,  
Дъукээбил дьиримин,  
Дъукээбил дьиримин!



## Хатарыя эхэтин туйадын

Адам обонньор барахсан абыс уон сылларын  
Сындааңынынды сыйибыта, булт сонорун  
сойуппакка.  
Олус диән сорсуйан, хаарылан туут хайынарын,  
Хайынаный, дъэ угулла, кырдышы кырының  
үйбакка.

Ким хатарыай чулуу булчут кәриәс туйадын?  
Ким жетиэй обонньор байанайдаах арабаңын?  
Дыксинэр санынаар санаам, ыар  
көмнох буолан,  
Сытар курдук, хара тыабытын саба баттаан.

Миәхә эрәнәрә, кыра уолугар, Оо, ол баара —  
Быданнаата, бәрдәәним оннугар харандаас  
ылбытым.

Үлә-үөрәх алыштаах имөнгәр сүрәхтән ыллара,  
Мин атын алгыстаах аартыгы талбытым.

Хайдаңый оччюбө? Иччитәх хаалар дуо адам  
тыата?  
Сүтәлләр дуо тунахтар эргәрән, быстан?

Аңабыт үйэтин тухары сырсыбыт сырдың ырата  
Хаалар дуо, сууллубут лаабыстыы, умнуллан?

Хайдабый оччою? Эркәэйиләэх олук суюллар  
Сүтуөхтэрэ дуо, инирик ойуур саба үүнэн?  
Иччитин сутәрән ыйылысыр ыттыы, курас  
тыаллар  
Төһө өр күортүүллэр, үүтәэн үрдүн үрәйэн?

Чокуур, хатат үйәләригәр саңыллан умайбыт  
Булчут кутаата умулла илик билингнэ диәритин.  
Аар кырдаңас туйдаңын хатарыах тустаахпыйт—  
Эрэл санаа кыната көтөбөрө дии сургәбитин.

...Дъэ, бүгүн кыракый уолчааным  
дъонумсуйбуттуу:  
«Эңэм суюун солуом»,— диэн әмискә  
чуопчаарбытын,  
Ойуурга саа тыңын дорбоонун истибит  
булчуттуу,  
Сәргәхтик ийиттим. Ыңырдым байанай  
ымызытын!

Ийнт эрэ, мин үнгэр-сүктэр ытых тайбам,  
Мин кыра уолум хатарыя әһәтиң туйабын!..  
Оннук, оннук эрэ буоллабына, алгыс ырышам,  
Өң дылгэ халаанныыр үрәхтии, толоруо тыам  
бышыны!



## Қыталык үнкүүтэ

Кистэлэнгээр, дъиктилэр  
Киччим ийэлэрэ — айылба.  
Мунутуур тапталғын  
Киниэхэ биллэр —  
Оччою эрэ  
таабырына тааллыада.

Бааллар ааттаах булчуттар,  
Ойууру чордуу хаампыттар.  
Ол эрэн қыталык үнкүүтүгөр  
Үгүстэр түбәһі оликтэр.

Өбүгэ сабаттаан этэллэ.  
Улуу дьолу биттэнэнээр,  
Кытальктар үнкүүлүүллэр  
Быңый булчут иннегер.

Мин эмиэ қыракый  
сааспыйттан  
Сыыйдым афай ойуурум  
инин...

Ол билгэ үнкүүтүн  
туунаң  
Ырам әрә арыаллыыр  
миигин.

Салгыбакка өрүү үомән,  
Кэтэһә, иһиллии сыйлъабын:  
Ханың үрдәлбәр үтүмән  
Қыталык үнкүүтүн булабын?!



## Нымаат

Нымаат диэн тылы  
сорохтор

Атынык өйдүүллэр...

Дынгэр,  
нымааттahan,

Байанайы  
үтүктэр эбittэр

Аймах-билэ дьоннорум —  
эбэнкилэр.

«Баардаах Байашай  
дъэллэм», — дииилэр  
кинилэр.

Тыа киһитэ, эн  
ону  
кэрэһәлиэх тустааххын.

Ол аата,  
өлгөм булкуттан

Ким баарга үллэр —  
Ойуурга кими да  
матарыя suoхтааххын:

Сонорго көрсүбүт  
мангнайгы аргыскар  
Мангнайгы булкун  
нъымааттыр  
иэстээххи...  
Оччою эрэ  
булчут буолбут  
байым ааккар  
Байанай махталын  
ылынар чиэстээххи!

# II





\* \* \*

Бэргэнэтин  
Өрө кыыратан,  
Үтүалыа  
автомат саатынан.

Бийтэр «иччитэхтээбит»  
Бытыылкатын  
«Сэрииллээн»,  
Ханнарыа бајатын.  
Кыдыйыа  
Элиэни, турааџы,  
Бэл диэтэр  
чыыгчааџы!

Ол сүөргү быңызыттынан  
Сәрэтии ылыаџа,  
Оччобо кыратык  
Тохтуоџа.  
Ол эрэн,  
Кәпсәенинәэх  
Буолуоџа:  
Үлүүййэн силэ

бырдангалыы,

«Ухаарыа»  
Улахан булт туунаи.  
Кыбыстыбакка,  
Отой сымыйалыы,  
Ырытыя балык арааһын.  
Оинук киһи  
Бәрдия камниир  
Сыалга түспүт  
Доруобуннъук ахсаанынан...  
Булчут дәэн  
утүө аат  
Киниттэн қуотар,  
Күрәммит кыыллыы,  
Атара сәлийинэн.



## КЭБЭИН

Кэбэин диэбиппэр,  
Үөрэ түстүнг эн:  
Быныыта, кэрэ куоласкар  
Балыттара санаангын.  
Суох! Кылыһах  
санганан  
Кэбэ курдук дэммэккин.  
Төрөппүт обобун арааран,  
Ийттэрэ биэрэр идэбийнэн...  
Быралты көтер кэбэин,  
Кэбэин!



## Тоёо кинини тумнабыт?..

Сиэбитеттэн  
мүччү тутан,  
Хампы туһэрда  
бытысылкатын...  
Өр турда сүөм түхэн —  
Аңыйдаа арыгытын.

Тоёо анныбыт  
остуулунуу  
Олоёо ыňыллар  
кэмигәр,  
Үүгүн тохпут оболуу  
Турбатаа билләр.

Бу кэбиләммит  
байатин  
Силии,  
сәнии көрөллөр.  
Бәзәһеенги «киңиләрин»  
Бүгүн тумна көтөллөр...

Дъоннор! Күөгәйэр  
күнүгәр

Киһи муммут,  
сыйстарбыт.  
Төһө да буолбутун  
иннигәр,  
Тоңо кинини  
түмнабыт?!..



\* \* \*

Кутан биэртиг эн  
миэхэ  
Хомолто хабархай  
уутун...  
Хойутаан да буоллар,  
эйнэхэ  
Тиэрдним олојум  
кустугун.  
Ол кустук үс туманы  
Өторү дыргыйан  
таксыаа,  
Күннээх чајыл сарсыарданы  
Өрүү бэлэхтийн  
туруоја.  
Үлэ дьоллообут  
дьонунуун  
Сэргэхтийн сэгэйэн  
хаамабын,  
Муунтуйгуу көстүбэт  
үс мунгун  
Эрдэттэн эрдээхтийн  
тумнабын.

Өрүүтүн үөрүөн  
баazaar  
Мин хохуун үләһит  
сүрэбим,  
Өрүүтүн үөрүөн  
баazaar  
Мин ыраас ыраһыт  
сүрэбим.



\* \* \*

Үчүгэйдик  
сыннъаная,  
Үөрэн-көтөн  
турдахпына,  
Таптыыр кыыным  
иэдэхинии,  
Күнүм күлэр  
тэтэрбэхтии...  
Уулуссабар  
сибэккилэр,  
Тааска уунэн,  
сохуталлар:  
Үөрэ-дъүүрэ  
үктэиэннэр,  
Үнкүүлүүргэ  
дылылар.  
Бәэһәэ көрбүт турар  
хайам  
Тобуктуурга дылы  
гынаар,  
Сарбыллыбат уүнүн  
санаам

Саһарбаны кытта  
сырсар.  
Үчүгэйдик сыйнъянан,  
Үорәп-котөң  
турдахына,  
Уулуссабар  
сибәккиләр  
Тааска кытта  
тэтэрэлләр.



## Санга дыиэбэ

Алаха дынэ алгынын  
түстээннэр,  
Хөтөвөр краннаар  
ууналлар.  
Этээстэр үрдээтэр  
үрдээннэр,  
Мас дынэлэр күлүккэ  
саналлар.  
Ол үхээ үлэхит бэртэрэ  
Дъон-норуот махталын  
ылаллар.  
Эрчимийэх сүрэхтэр, күүхүрэ,  
Дъол-үөрүү үөхүгэр  
умсаллар.  
Күн тура дьэндэхэ  
үүнэллэр  
. Сандалы манган таас  
дьиэлэр,  
Кпэиг ыраас килэмэн  
түннүктэр  
Сайађас санааллы  
сырдыыллар.



## Ленаңа ҮРҮНГ ТҮҮН

Арыыттан арыыга «оруулур»  
Мотуордар сүүрэлээн  
бүтүүлэр.

Чуумпурбут уу кырсын ойуулуу,  
Биэрэккэ кутаалар күллүлэр.

Үрүнг түүн сандалы киэнэтэ  
Балааккам энэрий  
дъэ санта.

Балык мишни хана истэ  
Ленам омуннаах балыксыта.

Утуйа сатыыр хаахтардыы,  
Саңахтар ибирдии  
сүттылар.

Бугуңийбут табалардыы,  
Дъэргэлгэннэр оониууллар.  
Салбарба тымта тыргыллар:  
«Хапналарый түүгү  
нуураллар?..»

Нуктаан испит хайалар  
Сарыаллардыын харсаллар.

Лена өбәм хорук үөһүн  
Киәптәен иһәр  
борохуоттар  
Хоту дойдум түүңгүтүн  
Үтүрүйәр курдуктар.



## Остуолба хайалар

Үөрбэ таас чыпчааллар  
Былыттары үөлбүт курдуктар,  
Одун халлаан оройугар  
Төбөлөрүн аспыттар.

Сарсыардааны сардааллар  
Кипилэргэ саалланнаар,  
Кырынх көмүс буоланнаар,  
Хаптааннарга ардыыллар.

Түүнүн сөнгөр туманнаар  
Очуостары суүйаллар.  
Адаар таастар быйстарыгар  
Сибәккилэр саһаллар.



## Түймаадаңа тустуу күнүгөр

Мамонт силис муюндуу ныагыл  
Быччыңнар бышпаста хамсыллар:  
Нүөл сирбит тиитинии эт чиргэл  
Доруобай уолаттар тусталлар.

Ийэ сир харабын далыгар  
Туруулана тахсыбыт сахалар ааттарын  
Ирбэт тоңтоң түрэнэп турар  
Киил тилишитигэр тэнгнии саныбын.



## Алааным хоҳооно

О́бо сааһым көрүн-нарын  
Үрүмәччим нарынын-нарын  
Ойуу-тэллим кынатын  
Үрсунугар булабын.

Ол иһин үөмэ-иин үөмэн,  
Сибәккигэ чугаңыбын:  
О́бо сааспын сәрәнэн,  
Оо, тутан ылларбын!

Эл-биих-элбэх дыллар  
Сибәкким сүрэбэр сонгүттэр:  
Эдэр кәммин илпит сыллар  
Лыхатара манина түснүттэр.

Дыкты, кэрэ бу түгэн!  
Сааһырбыппын умна түүүм...  
Дьоллоох күммүн үөһэ сүгэн,  
Сибәккиләр, үүнүн. Сүүрүүм!



## Санааргыыр түгэнгнэ

Санаарбабыл дууһаа  
Дъаакыр курдук, үүт-үкчү:  
Күккүн-сүргүн тууйуоңа,  
Баттыы сымбыя төңкөччү.

Олох былыта-санаарбабыл  
Суюх буоллун — үүрәбин!  
Аргыс буоллун миңхэ дъол —  
Үңүннүк олоруом кинилиин!



\* \* \*

Тунал дойдум аанньала —  
Тугут дьорую сүүрүүтүнэн,  
Булчут дуунам анала —  
Буур табам сэллиитинэн  
Aahap әдэр саастарбын  
Сайына саны хаалабын.

Лингкир тиитим тирэбиинэн,  
Бултаах халынг сиссиинэн,  
Туруук хайам үрдүгүнэн,  
Ыраас уулаах үрэхлинэн  
Мэктүүлээммит олохпун  
Иккистээн олордорбун.



\* \* \*

«Кыракый обокком ытыңыны,  
Ыраас буоллун суюбаһым»,—  
Өрүүтүп итиңник саны-саны,  
Үйэм аңарын атаардым.  
Аны биир бачча кәмнэ,  
Ырам, сирдээ этэнгэ!

## И Н И Н Э Б И Т Э

Өбүгэм эркээйнтэ	7
Хохонорум тустарынан	9
*** Түннүүгүнэн көрөбүн	11
Музыканы истэн олорон	12
Кыһынгы күн	13
Мин БАМ-ым	14
Эйнэхэ	15
*** Эйнгин күүтэрбин, быһыыта	16
*** Таптал, ытык таптал	17
Титириктэр	18
Сарсыардаагы хохоннор	19
Үмнүубаппны өбүгэм үгэхник	20
Кулааһай айаатыр түүнүүгэр	21
*** Балааккаба тимир оһохко	22
Булчут үөрүүтэ	23
Солондо	24
Кинс	25
Булт күүнпээт күнүүгэр	26
Билгэ хаара	27
Табабар	30
Дъүкээбил	31

Хатарыя эхэтин туйабын . . . . .	33
Кыталык үнкүүтэ . . . . .	35
Нымымаат . . . . .	37
*** Бэргэхэтин өрө кырыраташ . . . . .	41
Кэбэбши . . . . .	43
Тоюу кинини тумиабыт . . . . .	44
*** Кутай биэртийг эн миэхэ . . . . .	46
*** Учүгэйдик сыйнишанай . . . . .	48
Саңга дынэңэ . . . . .	50
Ленаба үрүүг түүн . . . . .	51
Остуолба хайалар . . . . .	53
Ленаба БАМ муостата . . . . .	54
Түймаалаңа тустуу күнүүтэр . . . . .	56
Алааһым хонооно . . . . .	57
Санааргыыр түгэгигэ . . . . .	58
*** Тунал дойдум аанишала . . . . .	59
*** Кыракый оюокком ытышыны . . . . .	60

*Николай Романович Калитин*

**ТАЕЖНЫЕ МЕТКИ**

Редактор Р. Д. Ермолаев  
Худож. редактор А. Л. Соргоеva  
Техн. редактор М. Т. Егорова  
Корректор Е. И. Христофорова

---

Сдано в набор 24/VII-1978 г.

Подписано в печать 10/X-1978 г.

Формат 60x90<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 2

Гарнитура «обыкн. новая». Печать высокая.

Уч.-изд. л. 1,22. Усл. п. л. 2,0 Тираж 3000 экз.

Заказ 168. Цена 15 коп. МЛ 03002.

---

Якутское книжное издательство  
г. Якутск, ул. Чайковского, 26/2

Якутская республиканская типография  
им. Ю. А. Гагарина  
г. Якутск, ул. Кирова, 9